

NA PREKRETNICI

Pisati na kraju stare i na početku nove godine samo iz kalendarskih razloga je odviše — banalna stvar. Ali sad kad je prošla 1950. i započela 1951., može se reći, da je završena jedna godina koja je bila značajna po tome što se na važnim poljima privredne prakse svršilo sa jednim pravcem i prešlo drugom pravcu. Svi koji prate razvoj našeg ekonomskog života, sjećaju se živo, kako je pred nekoliko mjeseci javnost saznala sa mjerodavne strane, da stupamo u fazu dalekosežne reorganizacije naše javne uprave i naše privrede. Nakon tih obavještenja pristupilo se konkretnim mjerama. Brzo se pokazalo, da je uočena potreba što jače racionalizacije i pojeftinjenja i uprave i privrede. To se ticalo i tehničke i materijalne strane i pitanja ličnih izdataka. Ni jedna oblast uprave nije mogla ostati izvan domašaja tih mjera. Danas se može ustanoviti, da je mnogo učinjeno i da se i dalje nastavlja istim smjerom, tako da valja računati još sa važnim mjerama iste vrsti.

Nas zanima na ovom mjestu, naravno, u prvom redu stanje i tok stvari u ribarskoj privredi. I tu se jasno vidi, da se već dosad u tim posljednjim mjesecima svestrano radilo u duhu novopostavljenih načela. I službenička mjesta i resorne ustanove, koje se tokom prošlih godina i stvarnim iskustvima nisu pokazale kao neophodno potrebni, ukinuti su. U ustanovama i nadležnostima, koja su ostala u funkciji provedene su energične mjere štednje. Što se naročito tiče privrede, išlo se za tim, da privredne jedinice budu što zbijenije, da se osigura što veći učinak sa što manje sredstava, da se općenito prokine sa suvšnim birokratizmom, koji se drži vanjske forme i formaliz-

ma, ne gledajući na sadržaj i bit stvari te na ono što iz tih elemenata izvire kao nedvojbeno i neophodno potrebno. I kad se išlo za decentralizacijom raznih privrednih resora, ustanova i jedinica, učinjeno je to s namjerom, da se svim privrednim ustanovama i poduzećima dade oblik, opseg i organizacija koja bi bila jamstvo za što ekonomičniji rad. Mi smo u ribarskoj privredi sve do danas vidjeli, kako se provodi mnogo toga što je određeno svim tim spomenutim momentima. Može se reći, da će i idući tjedni i mjeseci po svojoj prilici donijeti daljnje mjere u duhu osnovnih načela opće reorganizacije, provedene tokom godine 1950. Tako treba nova 1951. godina, da završi mnogo toga, čemu je godina 1950. dala uvod.

Naša ribarska privreda raspolaže nizom poduzeća, koja su prokušana kao organizmi puni zdrave životne snage, sa bogatim praktičnim iskustvima u privrednom i upravnom pogledu. Izgradnja te snage, što jače dotjerivanje svega što uslovljava efikasnost poslovnog djelovanja tih poduzeća, to je zadatak i cilj, koji rezultira iz cjelokupnog sadašnjeg razvitka njihova. Ta poduzeća igraju vidnu ulogu na našem unutarnjem tržištu i u našoj izvoznoj trgovini. Tu ulogu valja pojačati praktičnim organizacionim mjerama, donešenim na temelju praktičnih iskustava.

Praktična iskustva — to je princip, koji je pravom uvijek iznova naglašavan, kad se raspravljalo o problemima reorganizacije, racionalizacije i štednje. Ta će iskustva biti i u našoj ribarskoj privredi među najmjerodavnijim elementima za ispravno prosuđivanje, kad se bude radilo o pregrađiva-

NICE,
LATU
SNIJEUOČNA
NE-
STAVI

DA LI

LISTA
ČEMO
EBNO

VIJE«



B. Plevnik

nju onoga što već postoji ili o novom građenju onoga što tek treba da se stvori. Reorganizacija i novo osnivanje — to su poslovi koji zahtijevaju siguran sud o tome što je potrebno, što je moguće i što obećava da će biti korisno. Razumije se, da i praktično iskustvo po sebi još nije dovoljno. Stručnosti i dovoljno sredstava također su apsolutno potrebni.

Godina 1950. bila je bogata na pojavama i događajima, koji će našoj ribarskoj privredi služiti kao putokaz i pouka. Važne okolnosti upućuju na to, da se možemo nadati uspješnom provođenju takvih privrednih mjera, koje će odgovarati pozitivnim stranama dosadašnjih iskustava i izbjegavati ono što bi se smatralo negativnim prema tim iskustvima.

*

Jasno je, da naša ribarska privreda treba, kao i sve ostale grane naše socijalističke privrede, usmjeriti svoj rad takvim pravcem, koji će osigurati njen daljnji socijalistički razvitak. Otkad je radnicima odnosno njihovim kolektivima povjerena uprava poduzeća, socijalistički zadatak se ocrtava još jasnije nego dosad. Radnici kao članovi kolektiva i kao članovi sindikata imaju mogućnost da ulaze još dublje nego li prije u taj zadatak. Jedinственost općenarodnog i socijalističkog cilja pojednostavljuje ispunjavanje i jednog i drugog. Mjere za ustaljšivanje radne snage te za kategorizaciju radnika u stručnom pogledu čine s uredbom o upravi poduzeća po radnicima skup koraka, koji nas dovode sve bliže jedinstvene skroz socijalističke privrede. U našim poduzećima slatkovodnog ribarstva sve te nove mjere izvršene su u postavljenim rokovima, a sada je stvar radnika da u pravom smislu riječi oživotvore sav socijalizam, koji se nedvoumno očituje u svim navedenim propi-

sima. Stvar je to radnika, a i njihova sindikata, kao i rukovodstva poduzeća.

*

U okviru našeg ovogodišnjeg pregleda nameće se i riječ o našoj stručnoj štampi, Godina 1950. donijela je skroman napredak, ali još mnogo više ostaje — za zelje... I netom prošla godina pokazala i dokazala nam je, da naša ribarska štampa može uspijevati samo u najužoj vezi i saradnji sa ribarskom privredom, te sa svim trudbenicima njenim. Teret treba da bude zastupan mnogo jače u stupcima našeg lista, vijestima, dopisima, pobudama.

Zatim treba naši trudbenici iz ribarske privrede da mnogo jače i više čitaju svoj stručni list i da se pretplate na njega. List zastupa njihovu struku i otvorit će uvijek svoje stupce njima kad se bude radilo o njihovim opravdanim interesima, koji su u skladu sa interesima same ribarske privrede. To vrijedi i za drugove rukovodioce i za sve radnike i službenike našeg resora. Tu još vrlo mnogo što bi valjalo učiniti i uraditi, još nije učinjeno ili uređeno. Neka godina 1951. bude godina odlučnog poboljšanja toga stanja.

Rukovodstva poduzeća naše ribarske privrede treba da organiziraju stanovitu suradnju sa našim listom. Ima dosta pitanja i događaja o kojima bi rukovodioci mogli da nešto kažu u našem listu. Nije dobro, da prolazi godina za godinom, a da u našem listu ne izađe nijedna riječ o dnijednog direktora ili službenika poduzeća našeg slatkovodnog ribarstva. Ovo je stanje upravo žalosno. Razumijemo, da rad u poduzeću zahtijeva mnogo vremena i napora. Ali dva ili tri puta godišnje sjetiti se svog lista i napisati nešto za njega, to nam se čini, da nije nemoguće — kraj sveg tereta dnevnog poslovanja.

a i njihova
va poduzeća.

dšnjeg pre-
našoj struč-
donijela je
mnogo više
n prošla go-
nam je, da
ie uspijevati
adnji sa ri-
svim trudbe-
da da bude
pcima našeg
pobudama.

ici iz ribar-
e u više či-
se pretplate
ovu struku
upce njima
ovim oprav-
i skladu sa
rivrede. To
odloca i za
šeg rezora.
valjalo učl-
jeno u ure-
ude godina
stanja.

še ribarsko
raju stanom.
Ima do-
jima bi ru-
cažu u nar-
rolazi godi-
m llatu ne
lnog direk-
mašeg slat-
je stanje
da rad u
vremena i
n godišnje
ti nešto za
to nemogu-
nog poslo-

Nadamo se, da ćemo moći ubuduće objaviti važna opažanja mjerodavnih funkcionera o radu naših poduzeća — ukoliko takova opažanja mogu da zanimaju našu javnost.

Još jedna stvar: Ukoliko se naši drugovi iz struke pretplate, treba da se pobrinu za pravovremenu uplatu. Radi se o ekornim iznosima i ne bi se smjelo dogoditi, da se dugo čeka i mnogo piše radi utjerivanja tih iznosa.

*

Posebna riječ treba da bude posvećena našim prijateljima iz sportskog ribarstva. U godini 1950. bili su dosta živi u svom interesovanju za naš list. To važi naročito za Zagrebačko ribarsko društvo te za cio niz društava iz ostale Hrvatske. Ali kad se u članku druga Majorinca, što ga donosimo u ovom broju, vidi broj članova svih društava Saveza, mora se reći, da je taj broj bitno veći nego li broj članova-pretplatnika. Nadamo se, da će se razlika između ta dva broja u 1951. godini znatno i bitno smanjiti...

Saradnja Zagrebačkog ribarskog društva se u zadnje doba u značajnoj mjeri poboljšava i pojačava. Bilo bi poželjno i od velike koristi za sve kojih se to tiče, da se u taj primjer ugledaju i članovi ostalih društava — ne samo NR Hrvatske, nego i društava u ostalim narodnim republikama, u Srbiji s Vojvodinom, u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori i Makedoniji. Treba da ribari i ribiči iz tih narodnih republika budu u što većem broju pretplatnici i saradnici našeg lista, koji će uvijek nastojati da donese što više vijesti i članaka iz svih krajeva naše države. Drugovi treba da imaju

na umu činjenicu, da je izdavanje lista skupa stvar. To su troškovi tiska, redakcije i administracije, koje list pokriva. Pokriva ih uz mnogo napora — kraj sve štednje.

Nadamo se, da će drugovi naš apel primiti onom ozbiljnošću, kojom je njima upućen, te da će se prije svega požuriti sa pretplatom za g. 1951., a ukoliko ima zaostataka za prošle godine, sa konačnom uplatom tih zaostataka.

*

List sa svoje strane ima ovaj program:

Izgraditi se u sadržajnom pogledu, da bi odgovarao svojoj svrsi i svoje zadatku što bolje što se tiče stručnosti, aktuelnosti i zanimljivosti štiva, da štivo bude što raznovrsnije i kraj sve stručnosti što lakše pristupačnije što većem krugu čitalaca. Mislimo i na to, da uvedemo neke nove rubrike, na prvom mjestu za pravna pitanja. Nadalje pozivamo sve naše prijatelje, pretplatnike i čitaoce, da nam pišu o svojim željama glede sadržaja lista te da uopće po mogućnosti sami nešto doprinesu sadržaju lista. Listu je potreban stalni kontakt sa čitaocima. Takav kontakt će odgovarati i interesima samih čitalaca.

*

Naš list stupa u novu godinu pun dobrih nada. 1950. godina donijela je svoje rezultate, vjerujemo, da će se taj smjer razvitka 1951. g. još znatno pojačati.

Na toj prekretnici želimo našim prijateljima

Sretnu novu godinu!